



# SLUŽBENI GLASNIK

## UNSKO-SANSKOG KANTONA

Godina XX - Broj 16	Srijeda, 19. oktobra 2016. BIHAĆ	Izdanje na bosanskom jeziku
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------

\*\*\*\*\*  
**822.**

Na osnovu člana 11. tačka b) odjeljka A poglavlja V, člana 3. stav 1) tačka h) poglavlja IV i člana 4. poglavlja IV Ustava Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 1/04 i 11/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na 25. redovnoj sjednici održanoj 13.10.2016.godine, donijela je

### ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

#### Član 1.

(1) U Zakonu o šumama („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/12), u članu 26. stav (6) riječi „Uprava za šumarstvo“ zamjenjuju se riječima „korisnik šuma“, a riječi „Budžeta kantona“ zamjenjuju se riječima „korisnika šuma“.

(2) U članu 26 stav (11) riječi „na poseban račun Budžeta kantona“, zamjenjuju se riječima „na račun korisnika šuma“.

#### Član 2.

U članu 27. stav (9), poslije riječi „Uprave za šumarstvo“, dodaje se „zarez“ i riječi „korisnika šuma“.

#### Član 3.

U članu 41. stav (3), riječi „širima od dva metra“ brišu se.

#### Član 4.

U članu 44. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Državnim šumama i šumskim zemljиштima upravljaju kantonalno ministarstvo i jedinice lokalne samouprave u skladu sa odredbama ovog Zakona“.

#### Član 5.

U članu 49. stav (4), riječi „Uprava za šumarstvo“ zamjenjuju se rijećima „korisnik šuma“.

#### Član 6.

Član 50. mijenja se i glasi:

„(1) Privatne šume, u smislu ovog Zakona, su sve šume i šumsko zemljiste za koje fizičko

ili pravno lice dokumentima iz zemljишne knjige dokaže pravo vlasništva.

(2) Privatnim šumama upravljaju i gospodare njihovi vlasnici u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim propisima i odredbama šumske privredne osnove.

(3) Čuvanje privatnih šuma u nadležnosti je njihovih vlasnika, osim ukoliko vlasnik privatne šume te poslove ugovorom ne prenese drugom pravnom licu nadležnom za obavljanje tih poslova.

(4) Vlasnik privatne šume ugovorom, uz naknadu, prenosi obavljanje stručnih poslova u šumarstvu, upravi za šumarstvo ili pravnom licu registrovanom za obavljanje poslova u šumarstvu.

(5) Naknada iz stava 4. ovog člana iznosi najviše 10% od cijene na panju posjećenih šumskih drvnih sortimenata po cjenovniku šumskih proizvoda kantonalnog ministarstva iz člana 4. tačka 16. ovog Zakona. Visinu naknade utvrđuje kantonalno ministarstvo.

(6) Pod stručnim poslovima iz stava 4. ovog člana podrazumijevaju se doznaka, žigosanje šumskim čekićem, premjeravanje, evidentiranje, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova, stručni nadzor, stručni savjetodavni poslovi i zaštita šuma.

(7) Naknada iz stava 4. ovog člana se uplaćuje kao namjenski prihod kantona ili pravnom licu registrovanom za obavljanje poslova u šumarstvu sa kojom je sklopljen ugovor.

(8) Uprava za šumarstvo i pravno lice registrovano za obavljanje poslova u šumarstvu dužni su voditi evidencije o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim kantonalnim šumsko-razvojnim planom, šumsko privrednom osnovom i projektom za izvođenje. Podaci predviđeni evidencijama moraju se evidentirati za proteklu godinu najkasnije do 01. februara tekuće godine. Pravno lice registrovano za obavljanje poslova u šumarstvu dužno je kantonalnom ministarstvu dostaviti evidencije do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(9) Za privatne šume projekat za izvođenje izrađuje se u skladu sa odredbama člana 13. ovog Zakona i donosi ga Uprava za šumarstvo ili pravno lice registrovano za obavljanje poslova u šumarstvu na koje su preneseni stručni poslovi.

(10) Kantonalni ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način rada i oblik vođenja

registra evidencija za privatne šume iz stava 8. ovog člana“.

### **Član 7.**

U članu 64. stav (1), tačka a) se briše.

### **Član 8.**

(1) U članu 65. stav (1) riječi „Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva putem Uprava za šumarstvo dužno je“, zamjenjuju se riječima „Korisnik šuma je dužan“.

(2) U stavu (2) riječi „Uprave za šumarstvo“, zamjenjuju se riječima „šumskoprirednog društva“.

(3) Iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) i isti glase:

,,(3) Korisnik šuma dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala nezakonitom sjećom na području koje mu je dato na gospodarenje, bez obzira na počinioca bespravne sječe i količinu posjećene drvne mase“.

,,(4) Rješenje o naknadi štete iz stava 3. ovog člana donosi šumarski inspektor u skladu sa odštetnim cjenovnikom iz člana 26. stav 13. ovog zakona, a šteta se uplaćuje na račun Budžeta Kantona“.

(4) Dosadašnji stavovi (3), (4), (5), (6), (7), (8) i (9), postaju stavovi (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11).

(5) U stavu (7) riječi „Uprave za šumarstvo“, zamjenjuju se riječima „korisnik šuma“.

### **Član 9.**

U članu 66. stav (2) tačke j) i k) se brišu.

### **Član 10.**

U članu 69. stav (1), tačka a) se briše.

### **Član 11.**

Član 70. mijenja se i glasi:

,,(1) Sredstva iz člana 67. stav (1), tačka b) ovog Zakona, Jedinice lokalne samouprave koriste u skladu sa svojim potrebama“.

## **PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 12.**

U Zakonu o šumama, iza člana 91. dodaje se novi član 91a. i glasi:

„član 91a.

(1) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, zaposlenici koji su bili zaposleni u kantonalnoj upravi za šumarstvo na poslovima neposredne zaštite šuma preuzimaju se i raspoređuju od strane šumskoprivrednih društava, bez javnog poziva, a u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom.

(2) Ministarstvo će u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu izvršiti izmjene provedbenih propisa Zakona o šumama u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(3) Odredbe Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija imaju se uskladiti sa ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu“.

### Član 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Broj: 01-02-1-409/16 Predsjedavajući Skupštine  
13. oktobra 2016. godine Unsko-sanskog kantona  
B i h a c Nijaz Hušić, prof.

## 823.

Na osnovu člana 11. b) poglavlja V, odjeljka A Ustava Unsko-sanskog kantona- prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/04, 11/04), Skupština Unsko-sanskog kantona, na 25. redovnoj sjednici, održanoj dana 13.10.2016. godine, donosi:

## ZAKON

### O PLAĆAMA I NAKNADAMA ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA, RUKOVODENJA I DRUGIH ORGANA KANTONALNIH JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ UNSKO- SANSKI KANTON I INSTITUCIJA UNSKO- SANSKOG KANTONA

## DIO PRVI-OSNOVNE ODREDBE

### Član 1. (Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuju se: plaće, materijalna primanja i druge naknade članova organa

upravljanja, rukovođenja i drugih organa ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton, a koji nisu korisnici Budžeta Unsko-sanskog kantona, kantonalnih javnih poduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Unsko-sanskog kantona i institucija koje je osnovao Unsko-sanski kanton, stimulacije, kaznene odredbe i nadzor nad provođenjem ovog zakona.

### Član 2. (Javno preduzeće)

Kontonalno javno preduzeće je, u smislu ovog zakona, javno preduzeće čiji je osnivač Unsko-sanski kanton, kao i privredno društvo koje je u većinskom vlasništvu Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: javno preduzeće).

### Član 3. (Ustanova)

Ustanova u smislu ovog zakona je zdravstvena ustanova, čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i svaka javna ustanova koju je osnovao Unsko-sanski kanton, a koja nije korisnik Budžeta Unsko-sanskog kantona.

### Član 4. (Institucija)

Institucija u smislu člana 1. ovog zakona je svaki subjekt kojeg je osnovao Unsko-sanski kanton, koji vrši javna ovlaštenja i koji ima svojstvo pravnog lica, uključujući ali ne ograničavajući se na: Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, Službu za zaposljavanje Unsko-sanskog kantona i Agenciju za privatizaciju Unsko-sanskog kantona.

### Član 5. (Organ upravljanja, organ rukovođenja, organ nadzora i drugi organ)

(1) Pod organom upravljanja javnog preduzeća podrazumijeva se skupština, nadzorni odbor i uprava, koju čini direktor i izvršni direktor, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Pod drugim organom javnog preduzeća podrazumijeva se odbor za reviziju, odnosno drugi organ utvrđen zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

(3) Pod organom upravljanja ustanove podrazumijeva se upravni odbor, odnosno organ upravljanja drugog naziva utvrđen posebnim zakonom.